

78.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazдушnom saobraćaju ("Službeni list CG", broj 30/12), uz prethodnu saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, donijela je

**PRAVILNIK
O NAČINU RADA EVROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST VAZDUŠNOG
SAOBRAĆAJA U SPROVOĐENJU INSPEKCIJE STANDARDIZACIJE**

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se način sprovođenja inspekcije standardizacije u nacionalnim vazduhoplovnim vlastima od strane Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja.

Član 2

Ovim pravilnikom se, uz prilagođavanje pravu Crne Gore, preuzima Uredba Komisije (EU) br. 628/2013 od 28. juna 2013. godine o načinu rada Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije i u praćenju primjene pravila Uredbe (EZ) br. 216/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta i stavljanju van snage Uredbe Komisije (EZ) br. 736/2006.

Tekst Uredbe Komisije (EU) br. 628/2013 iz stava 1 ovog člana daje se u Prilogu 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) ECAA sporazum je Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja;

2) Agencija ili EASA je Evropska agenciju za sigurnost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency);

3) Uredba (EZ) br. 216/2008 je Uredba (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Savjeta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ, koja je preuzeta u pravni sistem Crne Gore Pravilnikom o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja ("Službeni list CG", broj 22/13);

4) Zajednica, propisi Zajednice, Ugovor o osnivanju Evropske zajednice i država članica tumače se u skladu sa tač. 2 i 3 Aneksa II ECAA Sporazuma;

5) nacionalna vazduhoplovna vlast, nadležni organ, nadležna vlast je Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Član 4

Danom stupanju na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu rada Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije ("Službeni list CG", broj 22/13).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore"

Broj: 01/2-1480/3-13

Podgorica, 16. januar 2014. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.

Uredba Komisije (EU) br. 628/2013

od 28. juna 2013. godine

o načinu rada Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije i praćenju primjene pravila Uredbe (EZ) br. 216/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta i stavljanju van snage Uredbe Komisije (EZ) br. 736/2006

Član 1

Predmet Uredbe i područje primjene

1. Ovom uredbom utvrđuje se način rada za:

- (a) praćenje primjene od strane nadležnih vlasti država članica Uredbe (EZ) br. 216/2008 i njenih pravila implementacije u oblastima iz člana 1 (1) te uredbe;
- (b) sprovođenje inspekcija standardizacije nadležnih vlasti država članica;
- (c) provjeravanje da li nadležne vlasti država članica izdaju i kontrolišu certifikate u skladu sa Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njenim pravilima implementacije;
- (d) doprinos procjeni uticaja primjene Uredbe (EZ) br. 216/2008 i njenih pravila implementacije od strane nadležnih vlasti država članica .

2. Načini rada utvrđeni ovom uredbom primjenjuju se takođe, u mjeri u kojoj je to ostvarljivo, kada Agencija sprovodi postupak praćenja primjene zahtjeva koji se odnose na sigurnost vazdušnog saobraćaja utvrđenih drugim zakonodavstvom EU, sporazumima Unije ili radnim aranžmanima Agencije.

Član 2

Značenja izraza

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

- (1) "inspekcija" je inspekcija standardizacije iz člana 24 (1) i člana 54 Uredbe (EZ) br. 216/2008, uključujući inspekciju privrednih društava, preduzetnika ili njihovih udruženja iz člana 54(4) i člana 55 te Uredbe, koju sprovodi Agencija;
- (2) "nadležna vlast" je pravno lice koje je država članica odredila kao nadležno za sprovođenje Uredbe (EZ) br. 216/2008 i njenih pravila implementacije;
- (3) "ovlašćeno osoblje" su lica koje je ovlastila Agencija za vršenje inspekcija, uključujući osoblje pod privremenim angažmanom;
- (4) "privremeno angažovano osoblje" su službenici nadležne vlasti država članica, Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), drugih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija ili nadležne vlasti trećih država koje su potpisale sporazume sa Unijom ili radne aranžmane sa Agencijom, a koje su ovi organi odredili da pomognu Agenciji u sprovođenju inspekcija;
- (5) "dokazni materijal" je evidencija, skup činjenica, ili drugi podaci koji su od važnosti i koji se mogu provjeriti;

- (6) "nalaz" je rezultat upoređivanja dostupnog dokaznog materijala i primjenljivih zahtjeva;
- (7) "korekcija" je postupak kojim se neusklađenost na koji ukazuje nalaz otklanja primjenljivim zahtjevom;
- (8) "korektivna akcija" je postupak otklanjanja uzroka neusklađenosti na koji ukazuje nalaz primjenljivim zahtjevom u cilju sprečavanja ponavljanja neusklađenosti;
- (9) " neposredna sigurnosna opasnost " je situaciju gdje postoji dokaz da proizvod, usluga, sistem, sastavni dio ili oprema nisu u dobrim uslovima, ili se njima neadekvatno upravlja, ili se oni nabavljaju ili održavaju tako da lako može doći do povrede lica ako se problem smjesta ne otkloni.

Član 3

Načela koja se primjenjuju na praćenje

1. Agencija prati primjenu zahtjeva iz člana 1 ove uredbe od strane nadležnih vlasti, kao i njihovu ujednačenu implementaciju u skladu sa metodologijom utvrđenom u ovoj uredbi i o čemu dostavlja izvještaje.
2. Praćenje je kontinuirano i zasnovano je na riziku, na osnovu informacija koje su dostupne Agenciji. Praćenje izaziva procjenu sposobnosti nadležnih vlasti da vrše poslove iz svoje nadležnosti koje se odnose na nadzor sigurnosti, sprovođenje inspekcija po potrebi, kao i dalje praćenje nalaza inspekcija, da bi osigurali da su adekvatne korekcije i korektivne akcije blagovremeno implementirane.
3. Praćenje se obavlja sistemskim pristupom i obuhvata sve oblasti i kritične elemente sistema nadzora sigurnosti kako je to odredila Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICAO. Posebna pažnja se posvećuje vezama između oblasti.
4. Praćenje se sprovodi na transparentan, efikasan, djelotvoran, usklađen i konzistentan način.
5. Agencija analizira ishod svojih aktivnosti praćenja da bi se ustanovile potrebe za regulatornim poboljšanjima.

Član 4

Načela koja se primjenjuju na inspekcije i nalaze

1. Inspekcije nadležnih vlasti uzimaju u obzir rezultate prethodnih inspekcija i posebno se bave promjenama regulatornih zahtjeva, promjenama sposobnosti nadležnih vlasti za vršenje nadzora sigurnosti, i odgovaraju nivou i složenosti industrije nad kojom vrše nadzor, prioritarno obezbjeđujući visok i ujednačen nivo sigurnosti komercijalnog vazdušnog saobraćaja.
2. Inspekcije mogu uključivati inspekcije privrednih društava, preduzetnika ili njihovih udruženja koja su pod nadzorom nadležnih vlasti nad kojim se vrši inspekcija.
3. Inspekcije mogu uključivati, ukoliko se o tome dogovore predmetne strane, inspekcije vojnih postrojenja koja su otvorena za javno korišćenje ili usluga koje vojno osoblje pruža javnosti, u svrhu provjere usaglašenosti sa zahtjevima člana 1(3) Uredbe (EZ) br. 216/2008.
4. Inspekcije sprovodi tim koji se sastoji od osoblja koje je ovlastila Agencija, koji će biti kvalifikovan i obučen u svojoj odgovarajućoj oblasti/oblastima. Ovlašćeno osoblje primjenjuje načela nezavisnosti, integriteta, etičkog vladanja, dužnog poštovanja, pravičnog prikazivanja stanja i povjerljivosti.
5. Ukoliko Agencija ustanovi da jedan ili više sertifikata nisu usaglašeni sa Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njenim pravilima implementacije, o tome se obavještavaju odgovarajuće nadležne vlasti. Ukoliko se nalaz o neusklađenosti blagovremeno ne koriguje, Agencija daje preporuke u skladu sa članom 11(2) Uredbe (EZ) br. 216/2008 sa ciljem da odobri odluku o uzajamnom priznavanju pomenutog/pomenutih sertifikata.

6. Agencija klasifikuje i dalje pratiti nalaze o neusklađenosti koji su ustanovljeni u toku inspekcije iz st. 1, 2, i 3 ovog člana u zavisnosti od njihovog uticaja na sigurnost pri čemu su nalazi koji se odnose na sigurnost prioritetni. Agencija takođe bez odlaganja obavještava nadležne vlasti država članica kada korekcija neposredne sigurnosne opasnosti nije izvršena na zadovoljavajući način.

7. Ova Uredba ne dovodi u pitanje članove 15 i 58 Uredbe (EZ) br. 216/2008, Odluku Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom [17], Uredbu (EZ) br. 2111/2005 Evropskog Parlamenta i Savjeta [18] i Uredbu Komisije (EZ) br. 473/2006 [19].

Član 5

Razmjena informacija

1. Nadležne vlasti država članica pružaju Agenciji sve neophodne podatke koji se odnose na njihov nadzor sigurnosti, upućujući na sve kritične elemente njihovog sistema nadzora sigurnosti, uključujući privredna društva, preduzetnike ili njihova udruženja koja su pod njihovim nadzorom. Podaci se dostavljaju u obliku i na način koji je odredila Agencija, uzimajući u obzir informacije koje su bile dostupne Međunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo ICAO.

2. Agencija takođe može da zatraži *ad hoc* podatke od nadležnih vlasti država članica. Prilikom dostavljanja takvog zahtjeva, Agencija navodi pravni osnov i svrhu, naglašava kakve podatke zahtijeva i određuje rok za dostavljanje tih podataka.

3. Agencija dostavlja nadležnim vlastima država članica odgovarajuće podatke za ujednačenu implementaciju primjenljivih zahtjeva.

Član 6

Nacionalni koordinator za standardizaciju

1. Države članice određuju nacionalnog koordinatora za standardizaciju, koji djeluje kao njihova primarna kontakt osoba za sve aktivnosti standardizacije i posebno da koordinira razmjenom podataka kako je predviđeno u članu 5(1) ove uredbe. Nacionalni koordinator za standardizaciju je odgovoran za:

(a) održavanje i ažuriranje podataka koji se dostavljaju Agenciji u kontinuitetu, uključujući i podatke koji se potražuju u skladu sa čl. 3, 4 i 5 ove uredbe, korektivne akcione planove i dokaz o implementiranju ugovorenih korektivnih akcija;

(b) pružanje pomoći Agenciji u svim fazama inspekcije, kao i da osiguraju da tim koji sprovodi inspekciju ima pratnju tokom inspekcije na licu mjesta.

2. Nadležne vlasti su obavezne da obezbijede jasnu komunikaciju između imenovanog nacionalnog koordinatora za standardizaciju i njihove interne organizacije, da bi on/ona mogao pravilno da izvršava svoje obaveze.

Član 7

Kontinuirano praćenje

1. Kontinuirano praćenje iz člana 3 ove uredbe sadrži sljedeće:

(a) prikupljanje i analizu podataka i informacija nadležnih vlasti država članica, Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), Komisije ili drugih mjerodavnih izvora;

(b) procjenu sposobnosti nadležnih vlasti da izvršavaju obaveze iz svoje nadležnosti koje se odnose na nadzor sigurnosti;

(c) utvrđivanje prioriteta, planiranje i određivanje djelokruga inspekcije u zavisnosti od procjene navedene u tački (b) ovog člana;

(d) sprovođenje tih inspekcija, uključujući i odgovarajuće izvještavanje;

(e) dalje praćenje i zaključivanje inspekcijskih nalaza o neusklađenosti.

2. Za procjenu iz stava 1 tačke (b) ovog člana, Agencija uspostavlja, razvija i održava jedinstveni model, uzimajući u obzir najmanje sljedeće elemente:

(a) veličinu i složenost vazduhoplovne industrije;

(b) ozbiljne nezgode, nesreće, smrtonosne nesreće i slične kobne situacije;

(c) rezultate inspekcije na platformi;

(d) rezultate prethodnih inspekcija;

(e) sposobnost nadležnih vlasti da efikasno implementiraju korekcije i korektivne akcije;

(f) rezultat provjera koje su izvršene u skladu sa međunarodnim konvencijama ili procjenom državnih programa sigurnosti;

(g) postojanje mjera u skladu sa članom 11 stav 2 Uredbe (EZ) br. 216/2008 ili Članom 258 Sporazuma.

3. Ishod modela kako je utvrđeno u stavu 2 ovog člana i unešeni podaci i rezultati procjene će biti dostupni nacionalnom koordinatorskom tijelu za standardizaciju predmetne države članice.

4. Agencija prilagođava program inspekcije zbog kontinuiranog praćenja, prikazujući i poboljšanja i pogoršanja u efikasnosti sigurnosti. Agencija sprovodi odgovarajuće radnje ukoliko postoji dokaz da se efikasnost sigurnosti pogoršava.

Član 8

Program inspekcije

1. Agencija utvrđuje, u saradnji sa Komisijom, višegodišnji program u kojem se navode inspekcije iz člana 10 stav 1 tačka a ove uredbe, kao i godišnji program u kojem se navode inspekcije iz člana 10 stav 1 tačke (a) i (b) ove uredbe.

2. Programi inspekcije sadrže: predmetnu državu članicu/države članice, vrstu inspekcije, oblasti nad kojima treba da se izvrši inspekcija i predviđeni vremenski period za fazu posjete na licu mjesta, uzimajući u obzir model iz člana 7 ove uredbe.

3. Programe inspekcije može prilagoditi Agencija tako da se uzmu u obzir rizici koji nastaju iz kontinuiranog praćenja iz člana 7 ove uredbe.

4. Godišnji program se dostavlja Komisiji, članovima upravnog odbora Agencije kao dio programa rada Agencije u skladu sa članom 33 stav 2 tačka (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008, kao i nacionalnom koordinatorskom tijelu za standardizaciju predmetne države članice.

Član 9

Oblasti inspekcije

1. Agencija sprovodi inspekcije svake oblasti utvrđene u Poglavlju II Uredbe (EZ) br. 216/2008. Ove oblasti uključuju:

- (a) plovidbenost, kao što je utvrđeno članom 5, i zaštitu životne sredine, kao što je utvrđeno članom 6 navedene Uredbe;
- (b) posadu vazduhoplova, kao što je utvrđeno članovima 7 i 8 navedene Uredbe;
- (c) vazdušne operacije, kao što je utvrđeno članovima 8 i 9 navedene uredbe;
- (d) inspekcije na platformi, kao što je utvrđeno članom 10 navedene Uredbe;
- (e) aerodrome, kao što je utvrđeno članom 8a navedene Uredbe;
- (f) ATM/ANS i kontrolore letjenja, kao što je utvrđeno članovima 8b i 8c navedene Uredbe;

Druge oblasti se mogu utvrditi zavisno od razvoja Uredbe (EZ) br. 216/2008 ili po zahtjevu Komisije.

2. Agencija treba da obezbijedi adekvatnu raspodjelu resursa za praćenje i inspekciju različitih oblasti u zavisnosti od rezultata kontinuiranog praćenja iz člana 7 ove uredbe.

Član 10 **Vrste inspekcije**

1. Agencija sprovodi:

- (a) sveobuhvatne inspekcije, u svrhu ispitivanja jedne ili više oblasti; ove inspekcije se sprovode u intervalima određenim na osnovu rezultata kontinuiranog praćenja;
- (b) fokusirane inspekcije, u svrhu ispitivanja posebnih područja u okviru jedne ili više oblasti, i/ili u svrhu procjene statusa implementacije ugovorenih korekcija ili korektivnih akcija;
- (c) *ad hoc* inspekcije, u svrhu ispitivanja posebnih zabrinutosti koje nastaju iz kontinuiranog praćenja Agencije ili na zahtjev Komisije.

2. Odstupajući od inspekcija iz stava 1 ovog člana, Agencija može otvoriti nalaze van lica mjesta kada prikupi dovoljno dokaznog materijala o neusklađenosti.

Član 11 **Kriterijumi obuke, kvalifikacije i ovlašćenja za timove koji sprovode inspekciju**

1. Agencija određuje kvalifikacione kriterijume za osoblje koje učestvuje u timovima koji sprovode inspekciju.

2. Kvalifikacioni kriterijumi uključuju:

- (a) znanje o institucionalnom i regulatornom okviru, naročito o ovoj uredbi kao i o odgovarajućim međunarodnim sporazumima;
- (b) znanje i iskustvo u tehnikama provjere;
- (c) tehničku kompetenciju i praktično iskustvo u odgovarajućim oblastima iz člana 9 ove uredbe.

3. Vođe timova su članovi osoblja Agencije. Njihovi kriterijumi kvalifikacija, pored kriterijuma navedenih u stavu 2 ovog člana, uključuju sposobnosti upravljanja timom, kao i sposobnosti komunikacije u međunarodnom okruženju i u osjetljivim situacijama.

4. Članovi tima su osoblje zaposleno u Agenciji ili privremeno angažovano osoblje.

5. Vođe tima i članovi tima obučavaju se po pitanju primjenljivih zahtjeva i procedura koje propisuje Agencija. Agencija treba da obezbijedi stalnu kompetentnost vođa tima i članova tima da bi učestvovali u inspekcijama kao ovlašćeno osoblje. Agencija određuje odgovarajuće kontinuirane programe obuke u tu svrhu.

6. Osoblje koje ispunjava kvalifikacione kriterijume i koje je prošlo adekvatnu obuku Agencija može ovlastiti da učestvuje u timovima koji sprovode inspekciju.

Član 12

Osnivanje timova koji sprovode inspekciju

1. Inspekcije sprovode timovi koje formira Agencija i koji se sastoje od ovlašćenih članova osoblja u skladu sa članom 11 ove uredbe.

2. Agencija određuje sastav tima i formira tim minimalne veličine potreban za pokrivanje tehničkih kompetencija i radnog opterećenja, uzimajući u obzir vrstu inspekcije, djelokrug, broj predmetnih oblasti i očekivani program. Svaki tim se sastoji od vođe tima i najmanje jednog člana tima. Agencija, u svakom slučaju, treba da obezbijedi da veličina tima odgovara obimu posla.

3. Agencija treba da obezbijedi da, prilikom osnivanja timova, neće biti konflikta interesa ni sa nadležnim vlastima koje su predmet inspekcije ni sa privrednim društvima, preduzetnicima ili njihovim udruženjima koja su predmet inspekcije.

4. Agencija blagovremeno prije inspekcije traži informacije od organa ili organizacija koje obezbjeđuju privremeni angažman o raspoloživosti osoblja da učestvuje u fazi posjete na licu mjesta.

5. Troškove nastale iz učešća nacionalnih koordinatora za standardizaciju kao što je predviđeno članom 14 stav 2, članom 19 stav 2 ove uredbe i privremeno angažovanog osoblja za inspekcije koje sprovodi Agencija snosi Agencija, u saglasnosti sa pravilima Unije i bez obzira na godišnji budžetski postupak Unije.

Član 13

Sprovođenje inspekcije

1. Inspekcije iz čl. 10 stav 1 tač. (a) i (b) ove uredbe uključuju sljedeće faze:

(a) pripremnu fazu, koja traje najmanje 10 sedmica prije inspekcije;

(b) fazu posjete na licu mjesta;

(c) fazu izvještavanja, koja traje najviše 10 sedmica nakon završetka faze posjete na licu mjesta.

2. *Ad hoc* inspekcije iz člana 10 stav 1 tačka (c) ove uredbe najavljuju se predmetnim nadležnim vlastima dvije sedmice prije početka, ali ne moraju da poštuju vremenske rokove i procedure predviđene čl. 14, 15 i 16 ove uredbe, osim za potrebe konačnog izvještaja.

3. Inspekcijski nalazi o neusklađenosti iz člana 10 ove uredbe saopštavaju se u skladu sa članom 16 ove uredbe, dalje se prate i zaključuju u skladu sa članom 17 ove uredbe, a klasifikuju u skladu sa članom 18 ove uredbe.

Član 14

Pripremna faza

1. Tokom pripremne faze inspekcije, Agencija:

(a) obavještava nadležne vlasti o inspekciji, najmanje 10 sedmica prije faze posjete na licu mjesta, o tipu inspekcije, oblastima i područjima inspekcije;

(b) sakuplja neophodne podatke za pripremu inspekcije, uzimajući u obzir podatke dobijene iz kontinuiranog praćenja;

(c) određuje oblast, obim i program inspekcije, uključujući inspekciju privrednih društava, preduzetnika ili njihovih udruženja, uzimajući u obzir podatke iz kontinuiranog praćenja;

(d) određuje veličinu i sastav tima koji sprovodi inspekciju.

2. Po obavještenju o inspekciji, nadležne vlasti saraduju sa Agencijom sa ciljem brzog pripremanja faze posjete na licu mjesta. Ukoliko se smatra neophodnim, može se organizovati preliminarni sastanak između tima koji sprovodi inspekciju i nacionalnog koordinatora za standardizaciju.

3. Agencija dostavlja program inspekcije i sastav tima nadležnim vlastima najmanje 2 sedmice prije faze posjete na licu mjesta.

Član 15

Faza posjete na licu mjesta

1. Tokom faze posjete na licu mjesta inspekcije, Agencija:

(a) organizuje otvoreni sastanak sa nacionalnim koordinatorom za standardizaciju i nadležnim vlastima koje su predmet inspekcije;

(b) dalje prati nalaze o neusklađenosti utvrđene u prethodnim inspekcijama, a koji su ostali otvoreni, i pregleda odgovarajuće korekcije i korektivne akcije;

(c) obavještava nadležne vlasti o svakoj neposrednoj sigurnosnoj opasnosti, ako se ta opasnost utvrdila u toku inspekcije;

(d) na završnom sastanku, prikazuje nadležnim vlastima, koje su bile predmet inspekcije, spisak preliminarnih nalaza o neusklađenosti koje je utvrdila ili naknadno pratila tokom inspekcije.

2. Pored toga, Agencija može:

(a) sprovoditi inspekciju glavnih kancelarija i u mjeri u kojoj smatra da je neophodno, svih regionalnih kancelarija nadležnih vlasti i kvalifikovanih tijela kojima su nadležne vlasti možda povjerile zaduženja;

(b) sprovoditi inspekciju privrednih društava, preduzetnika ili njihovih udruženja koji su pod nadzorom nadležnih vlasti kao dio inspekcije ovih nadležnih vlasti; u tom slučaju, nadležne vlasti mogu biti u pratnji tima koji sprovodi inspekciju;

(c) obavljati intervjue sa osobljem nadležnih vlasti nad kojim je sprovedena inspekcija i kvalifikovanih tijela, ukoliko postoje, i posjećenih privrednih društava, preduzetnika ili njihovih udruženja, ukoliko postoje;

(d) preispitati zakonodavstvo, procedure, certifikate, evidenciju, podatke i svaki materijal koji je od značaja.

Član 16

Faza izvještavanja

1. Tokom faze izvještavanja, Agencija, u roku od 6 sedmica nakon završnog sastanka faze posjete na licu mjesta, pregleda preliminarne nalaze, klasifikuje ih i na osnovu toga izrađuje nacrt izvještaja koji se dostavlja nadležnim vlastima koje su bile predmet inspekcije.
2. Nacrt najmanje sadrži:
 - (a) kratak pregled koji prikazuje zaključke;
 - (b) detaljne informacije o sprovođenju inspekcije, uključujući vrstu inspekcije, obuhvaćene oblasti, djelokrug i sastav tima;
 - (c) analizu po kritičnim elementima koja se fokusira na glavne nalaze;
 - (d) spisak nalaza o ustanovljenim ili naknadno praćenim neusklađenostima tokom inspekcije sa njihovom klasifikacijom;
 - (e) preporuke, a gdje je potrebno i preporuke, o međusobnom priznavanju certifikata.
3. Agencija dostavlja informacije o nalazima o neusklađenosti putem nacrt izvještaja iz stava 2 ovog člana, osim ukoliko ih je već dostavila u pisanoj formi na drugi način.
4. Nadležne vlasti mogu dostaviti komentare u pisanoj formi Agenciji u roku od dvije sedmice od prijema obavještenja.
5. Agencija, u roku od 10 sedmica nakon završnog sastanka, izdaje konačni izvještaj na osnovu nacrt izvještaja iz stava 2 ovog člana, prikazujući komentare nadležnih vlasti koje su bile predmet inspekcije, ukoliko postoje. Agencija, po potrebi može prilagoditi opis nalaza o neusklađenosti, njegov pravni osnov, njegovu klasifikaciju ili status radi uvažavanja komentara, i korekcija ili korektivnih akcija dostavljenih tokom faze izvještavanja.
6. Agencija definiše i održava status kontinuiranog praćenja za svaku državu članicu koji se, na zahtjev, dostavlja predmetnoj državi članici i Komisiji.
7. Konačni izvještaj se dostavlja nadležnim vlastima koje su bile predmet inspekcije i Komisiji, koja može naknadno predati ovaj izvještaj predmetnoj državi članici i drugim nadležnim vlastima ako to smatra potrebnim.

Član 17

Dalje praćenje i zaključivanje nalaza

1. Za sve nalaze o neusklađenosti klasifikovane u članu 18 stav 1 tačke (b) i (c) ove uredbe, nadležne vlasti predlažu korekciju ili korektivnu akciju koja će se sprovesti najkasnije u roku od četiri sedmice nakon prijema obavještenja od Agencije.
2. Za sve nalaze o neusklađenosti klasifikovane u članu 18 stav 1 tačka (a) ove uredbe, nadležne vlasti predlažu korektivnu akciju najkasnije 10 sedmica nakon prijema obavještenja od Agencije;
3. Nadležne vlasti blagovremeno obavještavaju Agenciju o završetku korektivnih akcija i pružaju dokaz o tome.
4. Agencija:

- (a) procjenjuje korekcije ili korektivne akcije koje su podnijele nadležne vlasti ili zahtijeva blagovremeno dalje pojašnjenje;
- (b) se slaže ili odbacuje korekcije i/ili korektivne akcije dostavljene u roku od 16 sedmica nakon obavještenja;
- (c) prati uspješnu implementaciju korektivnih akcija;
- (d) ustanovljava sve potrebe za dodatnim radnjama u skladu sa članom 22 ove uredbe;
- (e) redovno izvještava nadležne vlasti i Komisiju o statusu nalaza o neusklađenosti i dotičnih korekcija/korektivnih akcija pomoću izvještaja o statusu;
- (f) zaključuje nalaze o neusklađenosti ukoliko su sprovedene korektivne akcije i pruženi dokazi zadovoljavajući, evidentira zaključivanje nalaza o neusklađenosti i o tome obavještava nadležne vlasti.

5. U cilju praćenja implementacije korektivnih akcija iz stava 4 tačke (c) ovog člana, Agencija može zatražiti dokaz ili pojašnjenje od nadležnih vlasti. Agencija može takođe odlučiti da provjeri implementaciju na licu mjesta putem inspekcije.

6. Ako se nalazi o neusklađenosti odnose na kršenje propisa u skladu sa članom 11 stav 2 Uredbe (EZ) br. 216/2008 ili Sporazuma, Agencija je dužna da obezbijedi dalje odgovarajuće praćenje u konsultaciji sa Komisijom i neće zaključiti nijedan takav nalaz prije prethodne koordinacije sa Komisijom.

Član 18

Klasifikacija nalaza

1. Sve nalaze o neusklađenosti koje je utvrdila Agencija u okviru inspekcija iz člana 10 ove uredbe klasifikuje Agencija i o njima dostavlja izvještaj, bilo da se odnose na administrativne zahtjeve ili na tehničke zahtjeve, u jednu od sljedećih klasa:

- (a) Klasa C: neusaglašenost sa primjenljivim zahtjevima, koja uglavnom izaziva zabrinutost po pitanju standardizacije;
- (b) Klasa D: neusaglašenost sa primjenljivim zahtjevima, koje izaziva zabrinutost po pitanju standardizacije i sigurnosti ukoliko se ne ispravi na vrijeme;
- (c) Klasa G: neposredna sigurnosna opasnost.

2. U zavisnosti od klasifikacije neusaglašenosti iz stava 1 ovog člana utvrđuju se prioriteti za izvještavanje, dalje praćenje i zaključivanje nalaza.

Član 19

Neposredna sigurnosna opasnost

1. Kada Agencija dostavi obavještenje o neposrednoj sigurnosnoj opasnosti:

- (a) Agencija od nadležnih vlasti zahtijeva da preduzme odgovarajuće korektivne akcije, uključujući neodložne korekcije;
- (b) nadležne vlasti primjenjuju efektivne korekcije da otklone neusklađenosti iz nalaza i Agenciji dostavljaju dokaze o tome.

2. Agencija može, u roku od dvije sedmice od obavještanja o neposrednoj sigurnosnoj opasnosti, zahtijevati od nadležnih vlasti da prisustvuju sastanku sa ciljem procjene implementacije neodložnih korekcija.

3. Kada Agencija smatra da korekcije nijesu zadovoljavajuće, sačinjava preporuke Komisiji, uključujući kada je neophodno i zahtjev koji se odnosi na uzajamno priznavanje certifikata koje izdaju nadležne vlasti. Agencija takođe odmah o tome obavještava nadležne vlasti država članica.

Član 20 **Evidencija**

1. Agencija uspostavlja sistem vođenja evidencije koji predviđa adekvatno skladištenje, dostupnost i pouzdano praćenje promjena za:

- (a) obuku, kvalifikaciju i ovlaštenje vođa tima i članova tima;
- (b) programe inspekcije;
- (c) izvještaje;
- (d) nalaze i predmetni dokazni materijal;
- (e) dogovorene korekcije i korektivne akcije;
- (f) zaključivanje nalaza o neusaglašenosti i predmetnog dokaznog materijala;
- (g) preporuke koje se odnose na uzajamno priznavanje certifikata;
- (h) procjene iz člana 7 stav 1 tačka (b) ove uredbe.

2. Cjelokupna evidencija se vodi najmanje 15 godina, i podliježe primjenljivom zakonu o zaštiti podataka

Član 21 **Pristup informacijama koje su sadržane u izvještajima o inspekciji**

1. Kada se podaci sadržani u izvještaju o inspekciji odnose na privredno društvo, preduzetnika ili njihovo udruženje u okviru nadzora sigurnosti treće države i ulaze u okvir primjene sporazuma Unije koji je zaključen u skladu sa članom 12 Uredbe (EZ) br. 216/2008, ti podaci se dostavljaju trećoj državi kao strani takvog ugovora u skladu sa relevantnim odredbama ugovora.

2. Kada podaci sadržani u izvještaju o inspekciji ulaze u okvir primjene Memoranduma o saradnji između Unije i ICAO-a, ti podaci se dostavljaju ICAO-u u skladu sa odredbama ovog Memoranduma o saradnji i odgovarajućeg aneksa o sigurnosti.

3. Kada se podaci sadržani u izvještaju o inspekciji odnose na tekuće istrage u oblasti sigurnosti sprovedene u skladu sa Uredbom (EU) br. 996/2010 Evropskog Parlamenta i Savjeta [20], ti podaci se bez odlaganja dostavljaju organu koji je nadležan za istraživanje sigurnosti.

4. U svrhu Regulative (EZ) br. 1049/2001 Evropskog Parlamenta i Savjeta [21], proces donošenja odluka koji se odnosi na izvještaj o inspekciji se ne smatra zaključenim prije nego se predmetni nalazi o neusaglašenosti ne zaključe.

Član 22
Dodatne radnje

1. Agencija treba da ustanovi svaki neuspjeh daljeg praćenja nalaza o neusklađenosti poput:

- (a) korektivne akcije koja nije dostavljena u roku iz člana 17 stav 1 ove uredbe;
- (b) korektivne akcije sa kojom Agencija nije saglasna u roku iz člana 17 stav 4 tačka (b) ove uredbe;
- (c) korektivne akcije koja nije pravilno implementirana.

2. U slučajevima iz stava 1 ovog člana, Agencija će od nadležnih vlasti zatražiti pojašnjenja o neuspjehu i podnošenje dodatnih radnji, utvrđujući vremenski okvir za odgovor.

3. Agencija procjenjuje posljedice neuspjeha zajedno sa odgovorom kojeg dostavljaju nadležne vlasti u određenom vremenskom okviru. Zavisno od ishoda takve procjene, Agencija može:

- (a) biti saglasna sa dostavljenom dodatnom radnjom; ili
- (b) izdati dodatni izvještaj predmetnim nadležnim vlastima i Komisiji. Taj izvještaj uključuje procjenu Agencije i preporuke Komisiji, uključujući, ukoliko smatra potrebnim, preporuke o uzajamnom priznanju certifikata koje su izdale nadležne vlasti.

4. Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 2111/2005, nakon prijema dopunskih izvještaja iz stava 3 tačka (b) ovog člana, Komisija može preduzeti neki od sljedećih koraka:

- (a) dostaviti komentare predmetnim državama članicama ili zahtijevati dalje objašnjenje cjelokupnih ili dijelova nalaza o neusklađenosti;
- (b) zahtijevati od Agencije da sprovede *ad hoc* inspekcije da bi provjerili uspješnost primjene korekcija i korektivnih akcija;
- (c) pokrenuti postupak iz člana 11 stav 2 Uredbe (EZ) br. 216/2008 da bi se odlučilo da li su certifikati koje su izdale nadležne vlasti u saglasnosti sa primjenljivim zahtjevima;
- (d) pokrenuti postupak u skladu sa članom 258 Sporazuma.

Član 23
Godišnji izvještaj

Agencija dostavlja Komisiji, najkasnije do 31. marta svake godine, godišnji izvještaj o aktivnostima kontinuiranog praćenja i inspekcijama koje su sprovedene u prethodnoj godini. Izvještaj uključuje analizu rezultata aktivnosti i inspekcija, navodeći mogućnost nadležnih vlasti da sprovedu svoje nadležnosti iz oblasti nadzora sigurnosti, kao i preporuke za moguća poboljšanja. Preporuke će naročito identifikovati ona tehnička pravila koja treba odrediti ili izmijeniti ili dopuniti u skladu sa članom 17 stav 2 tačka (b) Uredbe (EZ) br. 216/2008 kao i one mjere Agencije koje treba odrediti ili izmijeniti ili dopuniti u skladu sa članom 18 tačka (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008.

Član 24
Radne procedure

Agencija revidira svoje radne procedure u cilju implementiranja postupaka koji su joj dodijeljeni u skladu sa čl. 3-23 ove uredbe, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 25

Prelazni aranžmani

1. Nalazi o neusklađenosti koje je ustanovila Agencija u skladu sa Uredbom (EZ) br. 736/2006 i za koje dokaz o zaključivanju nije dostavljen Agenciji u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe smatraju se sprovedenim u skladu sa ovom uredbom i tretiraće se shodno tome.
2. Za korektivne akcijske planove sa kojima je saglasna Agencija u skladu sa Uredbom (EZ) 736/2006 se smatra da je postignuta saglasnost u skladu sa ovom uredbom.
3. Članovi tima i vođe tima ovlašćeni od strane Agencije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 736/2006 se smatraju ovlašćenim osobljem u skladu sa ovom uredbom.

Član 26

Stavljanje van snage

Uredba (EZ) br. 736/2006 stavlja se van snage.

Član 27

Stupanje na snagu i primjena

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana njenog objavljivanja u Službenom listu Evropske Unije. Primjenjuje se od 1. januara 2014. godine. Ova Uredba u cjelosti obavezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Brisel, 28. jun 2013. godine.

Za Komisiju

Predsjednik

Žoze Manuel Barozo

- [1] Službeni list L 79, 19.3.2008, str. 1.
- [2] Službeni list L 129, 17.5.2006, str. 10.
- [3] Službeni list L 243, 27.9.2003, str. 6.
- [4] Službeni list L 315, 28.11.2003, str. 1.
- [5] Službeni list L 240, 7.9.2002, str. 1.
- [6] Službeni list L 206, 11.8.2011, str. 21.
- [7] Službeni list L 271, 18.10.2011, str. 15.
- [8] Službeni list L 271, 18.10.2011, str. 23.
- [9] Službeni list L 201, 3.8.2010, str. 1.
- [10] Službeni list L 373, 31.12.1991, str. 4.
- [11] Službeni list L 254, 20.9.2008, str. 1.
- [12] Službeni list L 143, 30.4.2004, str. 76.
- [13] Službeni list L 109, 19.4.2008, str. 17.
- [14] Službeni list L 296, 25.10.2012, str. 1.
- [15] Službeni list L 311, 25.11.2011, str. 1.
- [16] Odluka Savjeta 2011/531/EU, Službeni list L 232, 9.9.2011, str. 8.
- [17] Službeni list L 317, 3.12.2001, str. 1.
- [18] Službeni list L 344, 27.12.2005, str. 15.
- [19] Službeni list L 84, 23.3.2006, str. 8.
- [20] Službeni list L 295, 12.11.2010, str. 35.
- [21] Službeni list L 145, 31.5.2001, str. 43.